

512<sub>(5)</sub>

1-12\*

512<sub>(5)</sub>

870



J.C. Maloka

P.P. 1-12

K34/75

DEC 15 1941

Sehlale School,  
P.O. Bayne,

via Pietersburg.

30-12-41

Thobela Kxosi,

Morena,

Sp. (12) Permanent  
Dress department  
for the tribe  
of indexed

diaparā tsa banna.

10 Diaparā = dithabiso

Diaparā tsa banna ebe ele mokkōpa unku, xoba wa pudi, wa namane, wa thsephe xoba wa phala. Ke sôna separā seo bateng ba se apara, bano a ~~xo~~ a para ka mo manaxa. Ka xobane xobe xosena mōšela a byale ka a lehane Mohlamang, plane ūoxa mokkōpa wa phaxa (Katse ya lešaka) le ona a wa ūoxwa xomme wa sem ke sesexi byalata thetho ya basadi wa Kxokelela ka masotē (marala) ona otta apara hemonna atsenthsa matala a mo malaleng wa lekhela ka mopele. Thethwana e byalo e bitšwa ~~mimadibete~~. Xaele ya mokkōpa wa Katse ya lešaka (phaxa), kapa wa diphao fôlonyana tše dingwe. Monna o momangwe le amonqwe a ka no diya mimadibete ka ona. Xaele ~~mimadibete~~ wa lettaparangal le wa sethukha le thswene le Kxido diaparwa ke bo dingake feela. Xomme banna xona eo diaparong tše ona e ba loxo lekodi manti ba a pare mo malaleng ba the Kxokelela dithšipi tše ~~dikathileveng~~ byale ka maxare

512

K34/75

2

dibitswa mabêkô Tšona diffana di-dukula mami la ka modinkang ka xobane ba fola le tsotša<sup>la kadi</sup>. Xae seaparo sa Kxoši ke lethebà la dipela le la dink<sup>ts</sup>. \*2 Tša basadi: Mosadi o tšwara thetha ya pudi xamone ega saxwa, ya išiwa mose xingya sexwa xasokkolleluwa seemong sa bethello. Xeešetše a bikilia otta tšwara thetha yaba panthša ya xoba khono kmosadi. Ke setšwarò see tšwariwang ka pele e e šaxwa ke manna wa mosadi ya kamoxao otta tšwara mose o xošaxi weng makxopa wa Kxamoxašoxwa xa mose lethello ke nta e thala. Xobane batšeа makxopa o amelatseng ba! o ihapiša leoto le tee a le xwaiša ka labò (ditschë tsatapha) kamo lettalong eseng ka boeng. Xea & feditše xoe xwaiša o ttano šoxa (ac pikitta Kadilla) ae onxa xofihela chile e ōma e letafetše xa bolltee (le budule) otta ee ešoxa byale le byale leoto le lengwele le tengwe le mateaxo lekhoō xo xofihela chile e teela. Xeešetše e phethaxetše xo šoxwa. otta tšeyi dithšidi a dikxattela ka letswikeng la sekoti. a dira nta yeo e bitswang mmaya (makhura a dithšidi). Ntheme-theme eo eleng boxabe' bya dithšidi tše o di phapha šitsweg matlakala, mme xo kxalilweng petse tše tše dithšidi. Xe disetše dikxattileve ka le fswika di budule. ditla soleluwa ka lengetereng xoba kapitšanay.

512

K34/75

3

Xoba ka lefiswaneng xomme xua thselwa metse  
 Xwa dirwa lefehla le lebalo la dikkala (lephulot) ~~byale~~  
 fehla. ba fehla byale le byale xo fihla metse ao ahla ka  
 nthitšweng le dithšidi e cha a mašweu tsa  
 byale ka mafswi, byale se oce offlexile byatšo ~~elab~~  
 ophetta xetše byalo ka mnapa. Byale batta ſila se  
 swiha lele huibidu bare ke letsakka. Battu xe  
 ba tšere mnapa ola ba shapitše Kobo elka ona  
 batše ya le rote ſola le ſitsing ſitswing la le tsoku bala  
 thsetše mala xadimo xa mnapa mo kong batta lehla  
 nthša bale ſoxe xore lehla ~~ken~~ xahihla metse alc a  
 ona Kobo yona elca falan. Xomme e dutši e Sokollelu  
 thekong ya ~~theththa~~ byale etla tšewa ya iši wa xo  
 monna yea ~~et~~ rulewang xo sexa mosexi (mohšela) ena  
 ae sexa fela ceng xae rotla. Xaele Karoka etla rotla  
 ke yena monna yeo moswi otanaxa ae bušelsi xoyea  
 na mosexi a mma polela (aphurulla) ya fiwa mosa-  
 di xore a e tšwarc. Le ona motkopza wa kromo bai  
 a ſoxa byalo. Mesmo yea Karoka e dirwa ke monna  
 feela momatkopeng wa kromo xolla sexwa mose ona  
 o sexa ke mosadi eo a rutlweng xosixa e  
 beng monna. Xomme monna le yene xp ahlkam  
 ūtse xo kromo xo ruta xo sora mese alka sexa xaxo ile  
 feela xae thelo yangwets ya matkomo yato ſola

512

134/75

4

makkabé (lebde) xa ſoxwe ke lona <sup>lo</sup> ſoxana moxatſa ngweſi e ſoxwa ke rraxwe le ſoxana xe lesoxana le ſeno rralo thetho yeo etla ſoxwa ke moxwa le ſoxana xaba rangwane oxe Xobane Seema ſox matala ſere moxolwa moltha ke rraxe.

3) Bama Diaparə tsa bana bona xaba apareselō xaele bana ba dulang, xaba ba abulang, lexe eka ba baſetſeng ba ſepela xaba apare ſelō ba ſepela bahloboleiſe Thswethswe. Xe efe pheta e bitswang moltha ka yeo lae ape ſitſweng ~~am~~ dinokeng. le mantingan ~~ao~~ atatatileng aena le dithakana ba a Hoditſe ka matsokha ba apere mo maotony le matsoxa ng. Mme xadirwe Idengwa lenti lele loxwang ka bukoto, le bitswang letſaparo. Xomme le lona letta Kokotelwa ka dithakha, lona letta hanelwa ka marala xore lekhone xo apariwa mo molaleng. Kesonā ſeabaro sa bana babakalo. Xaele xotswea xona bana base ba tſwang ſelo ba pōnapōna (bapōnā Kal) Batture xeba ſetſe baena le hla loxanyano mme batla ba ſo xela ditsibanyano xa ele baſimanyana <sup>tſeo baku ſeli nyutſeng</sup> battanong xodi phakriſa feela xoba mapekanyana, mette ſanyana, allo ſeo dino apariwa ka pele ka onoka xatsana ka moraxa xaxona jese li tſiretsang. Tſeo nelſe bathomang xoditswana xe bathoma xobena xaba ba feela mmebaebu le dithlong. Xona fao. t mone leng xaxona ſe baseapereng leon ha

5 512

K84/75

5

Etse bale bo mmabô xaele batlong sa diaparâ xaba  
 apare selo xaele basadi ba xadilengu bona ba apara mo  
 kxahlanâ (koba ya nku ye cöaxilweng xoba ya namane) manti  
 ri ana (basadi ba sabelxang banal xeele xaele moim) a  
 ka tše. thari (mokxopa wa pudi o šoxetsweng xapopula ngwa  
 na ka nthax) yana aka etce a soka hayona (athširetsa  
 mpa ka yona) Keka baka lea xonazo le seema seserexo.  
 Mathari masoka ka thari ya pudi (Basadi babaswa ba  
 soka ka thari ya pudi). Xaele banenyana le methepa  
 bona ba tswara mose le makrabè a makaba xoba  
 a boetse (manti a dirilweng xa setswarò) le mose.  
 Xaele mmeleng xaba apare selo. Basimanyana le masaza  
 na ba tswara ditsiba. Glaxango ya xotswara xaba ba  
 boitšeng, le banna, ba bacolo, xoba bukatalbye bona ba  
 tswara setsiba sa pudi, le sanku, Saphuti, sa Komè, <sup>le</sup> Sa  
 phudu-fudu. Feela lexe ele setswarò sa banna diphôa  
 fôlô tše badilweng. Feela ba bina nku bakaseke ba  
 tswara mokxopa wa nku ba bina phuti le bona kijwale  
 moloko o mongwe le omongwe bata byalo. Byak haxe batho  
 basa le bueja phô ôtôlô eo bae binang Kaxoba ele  
 mó una wa xabo bona. Masoborò a tswara mokxopana  
 wa tolu (thšipu) xoba phixa (kate ya lešoka) reile mmeleng  
 xona xazona zeaparâ. Tézna bae tirela Kanisi. Ke yona  
 melao le dikxanetsô tsâ bona tsa xotswara.

512 6

K34/75

Mathiša le bathepa bona sa roxana ka ditšwarō tša menyanya mlethiša (yeo aseng abolla) aka se tšwane makxa be a moxa a kokotšaeng ka dithšaka ebe ele a ja parang ke ba bolo tšeng seela. Seapare sa xoetsa koba ya nkwe eya para ke mxatxa Kroši (mohumaxadi) fele Batifadi. Mosadi yeo a huetšeng ke monna ena xa a pare selo xaese ngata ga dintše tše ditloditsor tšweng ka mošidi adi apara mo xottla molaleng. Xomme mo hloeng a rwešwa lettalo la hware xape mose ottaba ripilwe makobē thetho yena e ripilwe dintse kana tše dibeng die Kxabisitše. Dilo ha motša tše dileng mo mmeleng mo wa ditta Hatšwa ka mešidi xate le ona mmekwaxe xottaxa ka hloxo sofihla ka maoto a thoditšwe ka mešidi xore elle ebe ponthšo ya xoba ke mohwana (mohlalexadi) mma o kifale tšwe. Ka lona lebaka leo aka setke ahlwela asa sepela lexe ekaba xotswa ka difate. Oha aroxana xaxalo le banna xosepela xape etla noba xona mo xaxabo fela. Xomme xe ekaba mpya aho para le monna otla sekadišwa mošate a nthšišwa Kxome. Xomme xottaba xwa nyakiwa ngalibyale ya Hisa mphaklo. Mme xottare yena mosadi yeo le monna ya mole tše ba ya mošate baya xohlapa maoto le motšoxo ka mphaklo. Marumang (Intweny) xe ba eya marumang xana ba para lešela le lengwe leo

le loxilwexā ka manti le bitsurang ngweta ya rumō. Etaba le lesa xoba le tsatala, ke lešela lele telele la mašaba-šaba jwale na le Hawas. Mme bačata. Ka lona mmele a xomme bačpala. Ka taxal a ūwem ba ba ūmota mahlang, maotang, le xobla, yale xg, batšea maxuma le dithatka. Banana ba pheňxala xoba bablabari masuereng maxuma. Xoma ūia babang battaba ba ruwele mafofa a dimpiše kau me ūtke. Bangue ba ruwele dialat dithsephe le ūtka Attahā. Banamile ba pheňxetšē kemdira. Mengayayeng. Basadi dithelha trapara ūtka mattokā byale kau retseba xoba ūlapoč ūmotha ūmosa xana ūtka la ke mokopa wa phořfōlā. Acela.

Dikhabiso-dipet. pheta ya batha (pheta ya thaxa) xobam betluwa (makoto-kōto) y-toma di aparwa ke batha babaxo -lo-feela dikxoši, ba kxamare le matoma pheta ūtka xoeča pheta ya letšiki. Xaele dipeta ūtka mchuta-huta, dibé dikan a parwa ke motho mang e mang xaeše ya sa bollang yena aka apara pheta xea thoxetšwe ke papaxexobam xe (ahwile) xe a xōdile ūtka asale ngwana. Ngwana wa mathomē le wa xafejana baka ripaxanyetswa pheta ye na ya motswadi wa bone ba yapešwa yona etta bitsu bōlōkwane. Ka xobane cuperwe ke batha bu thoxetšwe ke motswadi

Mefiri-yona xoapariwa e meswen mo molaleng ke

512

K38/75

matsoxang. E meso e aparivwa matsoxang feela ka o  
 tee o maso o bitšwang mangène ona o aparivwa  
 ke moxale (matha ya Kileng) o balaya matha marumong  
 ona apara ona o tee mo malaleng. Matha yea okashan  
 nang a apare mphiri otee o maso mo malaleng o tipe  
 xoba. Ke yena moxale okie o balaya matha marumong  
 o Kile o lāmīgwa. Xa ele metri e mešuen yametla le matsoxang  
 Masekai Maseka ona a ruvalua ke battha Kamotka basadi  
 le banna a mašuen. Xomme banna bona baka ruvala  
 ase makae a mao. Basadi bona baka ruvala a manthi.  
 Rekiwa xoba a maso abe a ruvalua. Ke bacatō ba Krosi  
 xoba batsebalexi feela. Xeele mphiri xobe xone maxo cpywa  
 ng thšipi. Xomme xe erutšue e xaxiwe e sesefatiwe. Mme  
 e ſiwe xamorma yea okšanang xo dira mefiri. Maseka  
 ona xonyakiwa baditsi bya Kromo xoba bya pitsil (perel)  
 bya phottowa byale ka manti axo loxa le xoxwa. Mme  
 ka maraxo xwanyaka. Kelo ya leato la motho yea atta  
 ng xo loxelwa. Byale maditsi a aripelwa esate maditsi  
 fela, a ditsi a le Kanlyup ka Kelo yela ya maloxelug  
 Byale molaxi otta tše denaka ja Kromo le bethilweng  
 xare lette le Kxone xoloxa (xošila) maseka ao anyaka  
 phatsana enyennyanne etħarx xo phulwa le sabame ka  
 mo le šobeng xwa tse nthewa letta. Mme phatsana ye  
 ja swarwa ka menwana e meraro yu letsox o langeja

9

K34/75

Monwana wa moxoxo rupa, wa thišupa, le waxay le thale le xele tſene. Komo phatt phateng le Hatala mo Kixahlong xa menwana ye mebedi wa thišupa. La a moxolo lethale lela xele tateditswe mo bôditsy. Sebakanyana Seo xakallang xwa. Kxona xaxalo le natka. Monwana wa moxoxorupa otla koko betša beditsi ja mo xadima xo phatsana. Byale a thoma xo loxa ka tenaka lela. Byale maseka letta toxexa ka makru a Kivattileng. Xóna le balusi ba ona, eseng batho bohle. Feela maseka a rwalua ke batho ha ba beeleditsweng, xaba ya ſetſeng a bikilue. Seaparó sera se re benthša xaba motho yana ona le monna xaba obeededitsw. Xele ya areseng atſewa attaseke abak ona. Byale, ye a seseng a bolla lexe a beeleditswe xana takela ya xo anula.

Di Khabisa + Mmele: 2.5 Morici a becangwa byale. Xommoxa ka basadi, bathepa le banchayna ka motta ba beclopö. Xomme le banna ba beale Hapoz. Xammoxo le moxoxana. Xaxalo peanyo ja morici. Ke ya moblo menyanya, le dikosa, xe ba beanya motho ore xabealwa xwa tſewa leisoku lele bitswaxo mahlabab. Ke leswi ka le keso le phadimang, baly ſila, xomme bale hlatanthša le makhura ba Hotsa mo mōriring, bano lettotsa xafie niela lekwa e xobonala lana fela. Kaxobane battaba

512 10

K34/75

ba fukuditše moriri <sup>Kudu</sup> Xano bonala mo xo. Tang Hopo fest  
 byale xe battaditše moriri a batta nyaka mahlakwa  
 a lefela, batta t̄ea mahlakwa a ba tlwan tlwa  
 (tlaba-tlaba) mariri a xore abe le mašoba-šobana  
 yabone ba oth̄etše sebilâ, Sebilâ He moba an  
 phadimang a tsotseng. Xona mouwe batta  
 t̄ea boleisele byo bahwibidu le byona batta bo  
 dubela le matkura, mme xe ba ūtše ba badubelše  
 a bofes Ka mo mathetlo a Hopo, badi a mathala  
 a mase se Ka mo thetlo ya Hopo. He jona batka  
 bane byo bya peanyo ya moriri. Baratang letsotso  
 batta ūila letsotso le kewibidu le lona batta le  
 beakanya bofes Ka molu ba bea mahlaba. Xona  
 Kamo mathetlo batta llotsa Ka mo ūidi xore mori  
 riri otte a thakxa fale, He matkhetlo a bathakxa  
 byo boxala t̄a peanyo ya meriri, Fao xeele ba  
 nna xo iwa Košeng ya bona, banna batta t̄e  
 ya mekxoro, Xomme e setilweng xalekantsha le  
 sto la monna mo lenatlong, mekxoro yeo ba sexa  
 mekxopa ya Kromo, mekxopa yeo bae sexa Kamaba  
 ta Ka matkhetlo a yona, mme ya rualwa Ka bokedi  
 Ka berara mo madong xore metho ore xea binna e  
 betra ne e Kuale. Xona fae xebakxobakane banna  
 batta - t̄ena Ka se hophia sa bona sa motse

badika ne ditše Ke barna le basadi ba ba  
 spedīša. Koša yea bas binang. barna batta  
 phurulla matsaxa ba lema dinata, bakaela ba  
 bina Ka manka basabelo ba dutši ba spedīšana.  
 Xe-xoena le kxoro enguer ye ellileng xabina  
 batta bina ba Šielana, xomme Koša yea e bitsua  
 Koša, ya mekkora. Ke Koša ye ebeng e tumile, ma  
 mmeleng wa bona babe base ba apara seta. Faa ba  
 tla ba rwele diala tsə mehuta-huta, le mafafa Ka  
 mehuta. Basadi ba xoetša Anathari, le bathepa, bona mo  
 mokamong wa bona a wa blaxo batta Namela ma-  
 fofa a mašwen a dikoxo, lengue batta le hlamela  
 Ka phalting lengue bale lamlala ka moraxo, baka seta  
 tra a ttatša koxa ye xoba mafafa a maeba a  
 mo ditsegeling ao ia a bitsang dittepetšane.  
 Mathswoo: Baphula di tsebe ka thšwana, xeba nthšitše thš-  
 wana e o batta lo Kela phatšana ya mohlare abitswang  
 mošunkwane xore dške tša baba di sole. Kamoraxa xa  
 kao batta lokela lehlakwa le lekota xo feta phate el a batta  
 no dira byale lebyale xofihela lešoba le eeba lelexolo  
 mo baka ripang <sup>masapo a</sup> manothlo a dipudi balekanthša xotsena  
 na mo lešobeng la tsebe, mohlamong eka noba lešobana lele  
 le kanang lešoba la le ngiye. Mohlamong ngwana a ka  
 nore xotsvalwa barnasha ba schla lengina, bale kotta

betso mo mafeklong a tshe Kamo fase, Ke omangwe  
 mphulo o um. lona lethale lele schlitweng lengina le  
 we lengina lena lettana sebla ka noši xo sihlola  
 le phula, Xele ſetſe le phuti baka lenthša ba lotkele  
 engwe. Ke ona mathsua, feela ase xoba mašoba  
 a aditsebe xase a lekanang, mangwele mangwe ophula  
 Kamo a ratang, akana dia lešoba lele lekanang lengina  
 le ter xoba lešoba lele lekanang lehlaka lele betsenya le  
 le sese, xoba le hlaka lele xolo, xoba lona lerapò ke  
 kele boletseng Ke ona mathsua a sethišaba saxeso  
 mohleny ya baxolo-xolo, Xona ma ditsebeng babaragwe  
 oka no hwetša ba folletseng dipheti mati ba le tsentše  
 ditsebeng.

J. C. Maloka

End. S. 512